



# education

Department:  
Education  
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

**NATIONAL  
SENIOR CERTIFICATE**

**GIREDI YA 12**

**XITSONGA: RIRIMI RO ENGETELA RO SUNGULA (FAL)**

**PAPILA RA 3 (P3)**

**HUKURI 2008**

**MEMORANDAMU**

**TIMARAKA: 100**

**Papila leri ri na 17 wa tipheji.**

**(TAFULA LERI NGA TIRHISIWAKA NI RHUBIRIKI)**  
**Xiletelo xa maavelo ya timaraka ni giridi yo kombisa vuswikoti.**  
**Ririmi ra le Kaya ni Ririmi ro Engetela ro Sungula.**

**A: MAAVELO YA TIMARAKA**

<b>Swiletelo swa leswi xopaxopiwaka</b>	<b>Xiyenge xa A 50 wa timaraka</b>	<b>Xiyenge xa B 30 wa timaraka</b>	<b>Xiyenge xa C 20 wa timaraka</b>
Vundzeni	20	12	08
Ririmi na matirhiselo ya rona	20	12	08
Xivumbeko	10	06	04

Eka xivumbeko ku fanele ku langutiwa leswi landzelaka:

1. Ntsengo wa marito.
2. Xivumbeko lexi faneleke (xikombiso: xitsalwana/n'wanguano/memorandamu/papila/khadi).
3. Nhlokomhaka.
4. Nkunguhato.

**B: GIRIDI YO KOMBISA VUSWIKOTI**

Nhlamuselo ya vuswikoti	Khodi ya vuswikoti	Tiphesente	50 wa timaraka	30 wa timaraka	20 wa timaraka	12 wa timaraka	10 wa timaraka	08 wa timaraka	06 wa timaraka	04 wa timaraka
Vuswikoti bya le henhla ngopfu	7	80 – 100	40 – 50	24 – 30	16 – 20	10 – 12	08 – 10	06 – 08	05 – 06	03 – 04
Vuswikoti bya le henhla	6	70 – 79	32 – 39	21 – 23	14 – 15	08 – 09	07	05	04	
Vuswikoti bya le henhlanyana	5	50 – 59	25 – 31	15 – 20	10 – 13	06 – 07	05 – 06			
Vuswikoti bya le xikarhi	4	40 – 49	20 – 24	12 – 14	08 – 09	04 – 05	04	04	03	02
Vuswikoti byo enela	3	30 – 39	15 – 19	09 – 11	06 – 07	03	03		02	
Vuswikoti bya madyondza	2	20 – 29	10 – 14	06 – 08	04 – 05	02	02	03		
Vuswikoti byo ka byi nga fikelelangi	1	0 – 28	00 – 09	00 – 05	00 – 03	00 – 01	01	00 – 02	01	01

**RHUBIRIKI YO AVA TIMARAKA: GIREDI YA 12**

		Vuswikoti bya le henhla ngopfu 7	Vuswikoti bya le henhla 6	Vuswikoti bya le henhlyana 5	Vuswikoti byo amukeleka 4	Vuswikoti byo enela 3	Vuswikoti bya madyondza 2	Vuswikoti byo ka byi nga fikelelangi 1
<b>XITSONGA: RIRIMI RO ENGETELA RO SUNGULA RHUBIRIKI YO LAWULA RES-(FAL)</b>  <b>XIYENGE XA A: SWITSALWANA</b>  <b>50 WA TIMARAKA</b>	<b>RIRIMI NI MATIRHISELO YA RONA</b>	– Ririmi ni mahikahatelo swi tirhisiwile hi ndlela leyi vuyerisaka. Ririmi ro gega ri tirhisiwile hi nkhaqato wa le henhla swinene.	– Ririmi ni mahikahatelo swi tirhisiwile hi nkhaqato naswona ririmi ro gega ri tirhisiwile hi mfanelo.	– Ririmi ni mahikahatelo swi tala ku tirhisiwa hi nkhaqato.	– Ririmi leri tirhisiwaka hi lero olova naswona mahikahatelo ya amukeleka.	– Ririmi leri tirhisiwaka ra kayivelanyana naswona mahikahatelo ya tala ku va ni swihoxo.	– Ririmi ni mahikahatelo swi na swihoxo.	– Ririmi ni mahikahatelo swi na swihoxo swo tala.
		– Mahlawulelo ya marito ya tirhisiwile hi nkhaqato naswona ya vupfile.	– Mahlawulelo ya marito ya tirhisiwa hi tindlela to hambanahambana naswona ya tirhisiwile hi ndlela ya vutshila.	– Mahlawulelo ya marito ya fambelana ni xitshuriwa lexi tumbuluxiweke.	– Mahlawulelo ya marito ya amukeleka.	– Mahlawulelo ya marito hi lama ya ntolovelo.	– Mahlawulelo ya marito ya kayivela.	– Mahlawulelo ya marito ya hoxekile.
		– Swivulwa na tindzimana swi vumbiwele hi ndlela ya vutshiri.	– Swivulwa na tindzimana swi na nkhlukelano naswona swi tirhisiwile hi tindlela to hambanahambana.	– Swivulwa na tindzimana swi andlariwile hi ndlela ya kahle.	– Swivulwa na tindzimana swi nga ha va na swihoxo eka swiphemu swin'wana kambe mongo wa xitshuriwa wu va wa ha twisiseka.	– Swivulwa na tindzimana swi na swihoxo kambe mongo wa xitshuriwa wa ha twisiseka.	– Swivulwa na tindzimana swi andlariwile hi ndlela ya madyondza.	– Swivulwa na tindzimana swi hlanghlanganile kambe malongoloxelo ya swona ya hava nkhlukelano.
		– Xitayili, thoni na rhejisitara swi fambelana ni nhlokomhaka swinene.	– Xitayili, thoni na rhejisitara swi fambelana hi nkhaqato na nhlokomhaka.	– Xitayili, thoni na rhejisitara swi fambelana na nhlokomhaka.	– Xitayili, thoni na rhejisitara swi tala ku fambelana na swilaveko swa nhlokomhaka.	– Xitayili, thoni na rhejisitara aswi na nkayivelo wa nhlangano wa miehleketo.	– Xitayili, thoni na rhejisitara a swi fambelani ni nhlokomhaka.	– Xitayili, thoni na rhejisitara swi na swihoxo eka swiphemu hinkwaswo leswi tirhisiwaka.
		– Xitshuriwa xi andlariwile hi ndlela ya kahle yo pfumala swihoxo ku kombisa leswaku xi kambisisiwile, xi xopaxopiwile na ku hleriwa.	– Xitshuriwa xi andlariwile hi ndlela yo pfumala swihoxo ku kombisa leswaku xi kambisisiwile, xi xopaxopiwile na ku hleriwa.	– Xitshuriwa xi tala ku pfumala swihoxo ku kombisa leswaku xi kambisisiwile, xi xopaxopiwile na ku hleriwa.	– Xitshuriwa xa ha ri na swihoxo switsongo hambiloko xi kambisisiwile, xi xopaxopiwile na ku hleriwa.	– Xitshuriwa xi na swihoxo swo tala hambiloko xi kambisisiwile, xi xopaxopiwile na ku hleriwa.	– Xitshuriwa xi talele hi swihoxo hambiloko xi kambisisiwile, xi xopaxopiwile na ku hleriwa.	– Xitshuriwa xi talele hi ngopfu hi swihoxo hambiloko xi kambisisiwile, xi xopaxopiwile na ku hleriwa.
– Vulehi bya xitshuriwa byi fambelana na swilaveko swa nhlokomhaka.	– Vulehi bya xitshuriwa hi lebyi faneleke.	– Vulehi bya xitshuriwa hi lebyi faneleke.	– Vulehi bya xitshuriwa hi lebyi faneleke.	– Vulehi bya xitshuriwa hi lebyi faneleke.	– Xitshuriwa xi lehe / kome ngopfu.	– Xitshuriwa xi lehe / kome ngopfu.	– Xitshuriwa xi lehe/ kome ku tula mpimo.	

<b>VUNDZENI</b>		<b>7</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
<p><b><u>Vuswikoti bya le henhla ngopfu</u></b>                      –Vundzeni i byo hlawuleka swinene, no kombisa vutitumbuluxeri bya xiyimo xa le henhla.                      –Miehleketo yi na nthontho naswona yi vupfile.                      –Mavumbelo ya nhlokomhaka ya na nkholukelano wa miehleketo.                      Vuxokoxoko bya mahungu byi andlariwile hi vuenti no thavula.                      –Vundzeni byi kombisa ku lemuka matirhiselo ya ririmi hi vuxoperi.                      –Vumbhoni bya leswaku xitshuriwa xi kunguhatiwile na/kumbe ku mpfampfarhutiwa byi tikombisa hi maandlalelo ya xitsalwana yo khulukelana no pfumala swihoxo.</p>	khodi ya 7 80–100%	<b>40 – 50</b>	<b>38 – 42</b>	<b>35 – 39</b>				
<p><b><u>Vuswikoti bya le henhla</u></b>                      –Vundzeni i byo hlawuleka, no kombisa vutitumbuluxeri.                      –Miehleketo yi kombisa vutshila byo ehleketa naswona ya mahungu yo tsakisa.                      –Vuxokoxoko bya mahungu byi andlariwile hi nelela yo khulukelana na nhlango wa miehleketo.                      –Vundzeni byi kombisa ku lemuka ntikelo wa matirhiselo ya ririmi hi vuxoperi.                      –Vumbhoni bya leswaku xitshuriwa xi kunguhatiwile na/kumbe ku mpfampfarhutiwa byi tikombisa hi maandlalelo ya xitsalwana lexi kombisaka vutshila.</p>	khodi ya 6 70–79%	<b>38 – 42</b>	<b>35 – 39</b>	<b>33 – 37</b>	<b>30 – 34</b>			
<p><b><u>Vuswikoti bya le henhlayana</u></b>                      –Vundzeni bya twisiseka na ku va na nhlango wa miehleketo lowu nga henhlayana.                      –Miehleketo ya tsakisa naswona ya khorwisa.                      –Vuxokoxoko byo tala lebyi tumbuluxiweke byi fambelana na nhlokomhaka.                      –Vumbhoni byo kota ku lemuka matirhiselo ya ririmi hi vuxoperi byi le rivaleni.                      –Vumbhoni bya leswaku xitshuriwa xi kunguhatiwile na/kumbe ku mpfampfarhutiwa byi tikombisa hi maandlalelo ya xitsalwana ya kahle swinene.</p>	khodi ya 5 60–69%	<b>35 – 39</b>	<b>33 – 37</b>	<b>30 – 34</b>	<b>28 – 32</b>	<b>25 – 29</b>		
<p><b><u>Vuswikoti byo amukeleka</u></b>                      –Vundzeni hi lebyi faneleke na ku va na nhlango wa miehleketo lowu amukelekaka.                      –Miehleketo ya tsakisa naswona i i ya vutitumbuluxeri lebyi amukelekaka.                      –Xitshuriwa xi na mahungu yo karhi ya</p>	khodi ya 4 50–59%		<b>30 – 34</b>	<b>28 – 32</b>	<b>25 – 29</b>	<b>23 – 27</b>	<b>20 – 24</b>	

<p>nkoka naswona vuxokoxoko byi tumbuluxiwile hi ndlela leyi amukelekaka.                  –Vumbhoni byo kota ku lemuka matirhiselo ya ririmi hi vuxoperi bya amukeleka.                  –Vumbhoni bya leswaku xitshuriwaa xi kunguhatiwile na/kumbe ku mpfampfarhutiwa byi tikombisa hi maandlalalo ya xitsalwana yo amukelekaka.</p>								
<p><b>Vuswikoti byo enela</b>                  –Vundzeni i byo enela na ku andlariwa hi ndlela ya ntolovelu. Ku na nkayivelo wa nkhlulukelano na nhlngano wa miehleketo.                  –Miehleketo a yi tali ku fambelana ni nhlokombhaka. Vutitumbuluxeli a byi anamangi.                  –Mahungu ya nkoka a ya tali ku tikomba.                  –Ku lemuka matirhiselo ya ririmi hi vuxoperi i ka mpimo wo enela.                  –Vumbhoni bya leswaku xitshuriwa xi kunguhatiwile na/kumbe ku mpfampfarhutiwa byi tikombisa hi maandlalalo ya xitsalwana yo enela na nkhlulukelano wa wona wa mahungu.</p>	<p>Khodi ya 3 40–49%</p>			<p>25 – 29</p>	<p>23 – 27</p>	<p>20 – 24</p>	<p>18 – 22</p>	<p>15 – 19</p>
<p><b>Vuswikoti bya madyondza</b>                  –Vundzeni a hi mikarhi hinkwayo byi twisisekaka. Byi kala nkhlulukelano na nhlngano wa miehleketo.                  –Miehleketo ya timhaka ta nkoka a yi talangi naswona timhaka ti tala ku vuyeleriwa.                  –Mikarhi yin'wana u huma emhakeni kambe mahungu lama a lavaka ku ma vula ya kumbeteleka.                  –Xitshuriwa a xi ringanelangi ku va xa Ririmi ra le Kaya. Hambileswi nkunguhato na/kumbe mpfampfarhuto wu endliweke, xitsalwana a xi andlariwanga hi ndlela leyi faneleke.</p>	<p>Khodi ya 2 30–39%</p>				<p>20 – 24</p>	<p>18 – 22</p>	<p>15 – 19</p>	<p>03 – 17</p>
<p><b>Vuswikoti byo ka byi nga fikelelangi</b>                  –Vundzeni byi humile emhakeni swinene naswona byi hava nkhlulukelano na nhlngano wa miehleketo.                  –Miehleketo a yi tsakisi, timhaka ta vuyeleriwa naswona mahungu ya kona a ya fambelani na nhlokombhaka.                  –Makunguhatelo na/kumbe mampfampfarhutelo ya kona a ya ringanelangi. Xitsalwana xi andlariwile hi ndlela ya le hansi swinene.</p>	<p>Khodi ya 1 00–29%</p>					<p>15 – 19</p>	<p>03 – 17</p>	<p>00 – 14</p>



	Vuswikoti bya le henhla ngopfu 7	Vuswikoti bya le henhla 6	Vuswikoti bya le henhlanganyana 5	Vuswikoti byo amukeleka 4	Vuswikoti byo enela 3	Vuswikoti bya madyondza 2	Vuswikoti byo ka byi nga fikelelangi 1
<p><b>XITSONGA: RIRIMI RO ENGETELA RO SUNGULA RHUBIRIKI YO LAWULA RES-(FAL)</b></p> <p><b>XIYENGE XA B: Switsalwambiko swo leha</b></p> <p><b>30 WA TIMARAKA</b></p>	<p>RIRIMI NI MATIRHISELO YA RONA</p> <p>– Xivumbeko xa xitshuriwa lexi tumbuluxiweke i xa nkhaqato wa le henhla ngopfu.</p> <p>– Matirhisele ya ririmi eka xitshuriwa i ya nkhaqato naswona ya andlariwile hi ndlela ya vutlhari swinene.</p> <p>– Ntivomarito wu tirhisiwile hi mfanelo hi xiyimo xa le henhla ngopfu ku ya hi xikongomelo, vaamukeri va mahungu na mbangu.</p> <p>– Xitayili, thoni na rhejisitara swi tirhisiwile hi mfanelo hi xiyimo xa le henhla ngopfu.</p> <p>– Xitshuriwa xo va na swihoxonyana ku kombisa leswaku xi kambisisiwile, xi xopaxopiwile na ku hleriwa.</p> <p>–Vulehi bya xitshuriwa i bya nkhaqato wa xiyimo xa le henhla ngopfu.</p>	<p>– Xivumbeko xa xitshuriwa lexi tumbuluxiweke xi landzelerile milawu ya matsalelo hi xiyimo xa le henhla.</p> <p>– Matirhisele ya ririmi eka xitshuriwa ya andlariwile kahle swinene naswona hi ndlela ya nkhaqato.</p> <p>– Ntivomarito wu tirhisiwile hi mfanelo hi xiyimo xa le henhla ku ya hi xikongomelo, vaamukeri va mahungu na mbangu.</p> <p>– Xitayili, thoni na rhejisitara swi tirhisiwile hi mfanelo ku ya hi swilaveko swa xitshuriwa.</p> <p>– Xitshuriwa a xi talelangi hi swihoxo ku kombisa leswaku xi kambisisiwile, xi xopaxopiwile na ku hleriwa.</p> <p>– Vulehi bya xitshuriwa i bya nkhaqato wa xiyimo xa le henhla.</p>	<p>– Xivumbeko xa xitshuriwa lexi tumbuluxiweke xi landzelerile milawu ya matsalelo hi xiyimo xa le henhlanganyana.</p> <p>– Xitshuriwa xi andlariwile hi ndlela ya kahle naswona swa olova ku xi hlaya.</p> <p>– Ntivomarito wu tirhisiwile hi mfanelo ku ya hi xikongomelo, vaamukeri va mahungu na mbangu.</p> <p>– Xitayili, thoni na rhejisitara swi tirhisiwile hi mfanelo ku ya hi swilaveko swa xitshuriwa.</p> <p>– Xitshuriwa a xi talelangi hi swihoxo ku kombisa leswaku xi kambisisiwile, xi xopaxopiwile na ku hleriwa.</p> <p>– Vulehi bya xitshuriwa i bya nkhaqato wa xiyimo xa le henhlanganyana.</p>	<p>– Xivumbeko xa xitshuriwa lexi tumbuluxiweke xi landzelerile milawu ya matsalelo hi ndlela leyi amukelekaka.</p> <p>– Xitshuriwa xi andlariwile hi ndlela yo amukeleka naswona swihoxo leswi nga kona a swi onhi nkhluloko wa mahungu.</p> <p>– Ntivomarito wu tirhisiwile hi ndlela yo amukeleka ku ya hi xikongomelo, vaamukeri va mahungu na mbangu.</p> <p>– Xitayili, thoni na rhejisitara swi tirhisiwile hi ndlela yo amukeleka ku ya hi swilaveko swa xitshuriwa.</p> <p>– Hambileswi xitshuriwa xi kambisisiweke, xi xopaxopiweke na ku hleriwa xa ha ri na swihoxo switsongo.</p> <p>– Vulehi bya xitshuriwa i byo amukeleka.</p>	<p>– Xivumbeko xa xitshuriwa lexi tumbuluxiweke xi landzelerile milawu ya matsalelo hi ndlela yo enela kambe ku na ku kayivela ka swilo swin'wana swa nkoka.</p> <p>– Xitshuriwa xi andlariwile hi ndlela yo enela naswona ku na swihoxo swo tala.</p> <p>– Ntivomarito wa kayivela naswona matirhisele ya kona a ya fambelani ngopfu ni xikongomelo, vaamukeri va mahungu na mbangu.</p> <p>– Xitayili, thoni na rhejisitara swi le ka xiyimo xa le hansi kambe hi ndlela yo enela.</p> <p>– Hambileswi xitshuriwa xi kambisisiweke, xi xopaxopiweke na ku hleriwa xa ha ri na swihoxo swo tala.</p> <p>–Xitshuriwa xi lehile/komile ngopfu.</p>	<p>– Xivumbeko xa xitshuriwa lexi tumbuluxiweke xi kayivela milawu ya matsalelo naswona xa kanakanisa.</p> <p>–Xitshuriwa xi andlariwile hi ndlela ya madyondza naswona swa nonoha ku xi twisisa.</p> <p>–Ntivomarito wa ha lava ku antswisiwa eka swiphemu swin'wana naswona matirhisele ya kona a ya fambelani ni xikongomelo, vaamukeri va mahungu na mbangu.</p> <p>– Xitayili thoni na rhejisitara swi le ka xiyimo xa le hansi naswona a swi tirhisiwangi hi mfanelo.</p> <p>– Hambileswi xitshuriwa xi kambisisiweke, xi xopaxopiweke na ku hleriwa xa ha ri na swihoxo swo tala swinene.</p> <p>– Xitshuriwa xi lehile/komile ngopfu.</p>	<p>– Xivumbeko xa xitshuriwa lexi tumbuluxiweke a xi landzelelangi milawu ya matsalelo.</p> <p>– Xitshuriwa xi andlariwile hi ndlela yo ka yi nga fikelelangi naswona swa nonoha swinene ku xi twisisa.</p> <p>– Ntivomarito wa ha lava ku antswisiwa swinene naswona matirhisele ya kona a ya fambelani ni xikongomelo, vaamukeri va mahungu na mbangu.</p> <p>– Xitayili, thoni na rhejisitara swi tirhisiwile hi ndlela yo amukeleka ku ya hi swilaveko swa xitshuriwa.</p> <p>– Hambileswi xitshuriwa xi kambisisiweke, xi xopaxopiweke na ku hleriwa xa ha ri na swihoxo switsongo.</p> <p>– Vulehi bya xitshuriwa i byo amukeleka.</p>



<b>VUNDZENI</b>		<b>7</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
<p><b>Vuswikoti bya le henhla ngopfu</b>                      –Byi kombisa vutivi byo hlawuleka bya xiyimo xa le henhla ngopfu bya swilaveko swa vundzeni bya xitshuriwa.                      –Byi kombisa ku lemuka vutivi hi vuenti bya matirhiselo ya mimbangu yo hambanahambana loko a tsala xitshuriwa.                      –Vulawuri bya matsalelo ya mudyondzi u kota ku kongoma hi ndlela ya vutshila swinene eka xitshuriwa hinkwaxo naswona a nga humi emhakeni.                      –Nhlangano na nkholukelano wa vundzeni na miehleketo swi andlariwile hi xiyimo xa le henhla swinene ngopfu naswona vuxokoxoko hinkwabyo byi seketela nhlokomhaka.                      –Vumbhoni bya leswaku xitshuriwa xi kunguhatiwile na/kumbe ku mpfampfarhutiwa byi tikombisa hi maandlalelo ya xitshuriwa lexi pfumalaka swihoxo hi ndlela ya le henhla swinene.</p>	80 – 100% khodi ya 7	<b>24 – 30</b>	<b>23 – 25</b>	<b>21 – 23</b>				
<p><b>Vuswikoti bya le henhla</b>                      –Byi kombisa vutivi bya kahle swinene bya xiyimo xa le henhla bya swilaveko swa vundzeni bya xitshuriwa.                      – Byi kombisa ku lemuka vutivi byo anama bya matirhiselo ya mimbangu yo hambanahambana loko a tsala xitshuriwa.                      –Vulawuri bya matsalelo ya mudyondzi u kota ku kongoma hi ndlela ya vutshila eka xitshuriwa hinkwaxo naswona a nga humi emhakeni.                      –Nhlangano na nkholukelano wa vundzeni na miehleketo swi andlariwile hi xiyimo xa le henhla naswona vuxokoxoko hinkwabyo byi seketela nhlokomhaka.</p>	70 – 79% khodi ya 6	<b>23 – 25</b>	<b>21 – 23</b>	<b>20 – 22</b>	<b>18 – 20</b>			

-Vumbhoni bya leswaku xitshuriwa xi kunguhatiwile na/kumbe ku mpfampfarhutiwa byi tikombisa hi maandlalelo ya xitshuriwa lexi pfumalaka swihoxo hi ndlela ya le henhla.								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

<p><b><u>Vuswikoti bya le henhlanganyana</u></b>                  -Byi kombisa vutivi bya kahle bya xiyimo xa le henhlanganyana bya swilaveko swa vundzeni bya xitshuriwa.                  -Byi kombisa ku lemuka vutivi bya le henhlanganyana matirhiselo ya mimbangu yo hambanahambana loko a tsala xitshuriwa.                  -Vulawuri bya matsalelo ya mudyondzi u kota ku kongoma eka xitshuriwa kambe a humanyana emhakeni.                  -Nhlangano na nkhlukelano wa vundzeni na miehleketo swi andlariweke hi xiyimo xa le henhlanganyana naswona vuxokoxoko byo tala byi seketela nhlokomhaka.                  -Vumbhoni bya leswaku xitshuriwa xi kunguhatiwile na/kumbe ku mpfampfarhutiwa byi tikombisa hi maandlalelo ya xitshuriwa lexi pfumalaka swihoxo hi ndlela ya le henhlanganyana.</p>	60 – 69% khodi ya 5	21 – 23	20 – 22	18 – 20	17 – 19	15 – 17		
<p><b><u>Vuswikoti byo amukeleka</u></b>                  -Byi kombisa vutivi byo amukeleka bya swilaveko swa vundzeni bya xitshuriwa                  -Byi kombisa ku lemuka vutivi hi ndlela yo amukeleka bya matirhiselo ya mimbangu yo hambanahambana loko a tsala xitshuriwa.                  -Vulawuri bya matsalelo ya mudyondzi u pfa a huma emhakeni kambe mongo wa mhaka wu nga onhaki ngopfu.</p>	50 – 59% khodi ya 4		18 – 20	17 – 19	15 – 17	14 – 16	12 – 14	

<p>–Nhlngano na nkholukelano wa vundzeni na miehleketo swi andlariweke hi ndlela yo amukeleka naswona vuxokoxoko byin'wana byi seketela nhlokomhaka. –Vumbhoni bya leswaku xitshuriwa xi kunguhatiwile na/kumbe ku mpampfarhutiwa byi tikombisa hi maandlalelo ya xitshuriwa hi ndlela leyi amukelekaka.</p>								
<p><b><u>Vuswikoti byo enela</u></b> –Byi kombisa vutivi byo enela bya swilaveko swa vundzeni bya xitshuriwa. –Byi kombisa ku lemuka vutivi hi ndlela yo enela bya matirhiselo ya mimbangu yo hambanahambana loko a tsala xitshuriwa. –Vulawuri bya matsalelo ya mudyondzi u huma emhakeni naswona mongo wa swivulwa swin'wana a wu twisiseki. –Nhlngano na nkholukelano wa vundzeni na miehleketo swi andlariwile hi ndlela yo enela naswona vuxokoxoko byin'wana byi seketela nhlokomhaka. –Vumbhoni bya leswaku xitshuriwa xi kunguhatiwile na/kumbe ku mpampfarhutiwa byi tikombisa hi maandlalelo ya xitshuriwa hi ndlela yo enela.</p>	<p>40 – 49% khodi ya 3</p>			<p>15 – 17</p>	<p>14 – 16</p>	<p>12 – 14</p>	<p>11 – 13</p>	<p>09 – 11</p>
<p><b><u>Vuswikoti bya madyondza</u></b> –Byi kombisa vutivi bya madyondza bya swilaveko swa vundzeni bya xitshuriwa. –Byi kombisa ku lemuka vutivi bya matirhiselo ya mimbangu yo hambanahambana loko a tsala xitshuriwa hi ndlela ya madyondza. –Vulawuri bya matsalelo ya mudyondzi u huma emhakeni naswona mongo wa swivulwa swin'wana a wu twisiseki hikuva wu ri ka xiyimo xa madyondza. – Swivulwa swin'wana a swi na nhlngano na nkholukelano wa</p>	<p>30 – 39% khodi ya 2</p>				<p>12 – 14</p>	<p>11 – 13</p>	<p>09 – 11</p>	<p>02 – 10</p>

<p>vundzeni na miehleketo naswona ko va na vuxokoxoko byitsongo lebyi seketelaka nhlokomhaka. –Makunguhatelo na/kumbe mpfampfarhutelo ya kona a ya ringanelangi. Xitsalwana xi andlariwile hi ndlela ya le hansi swinene.</p>								
<p><b><u>Vuswikoti byo ka byi nga fikelelangi</u></b> –Vutivi lebyi languteriweke bya swilaveko swa switshuriwa a byi fikeleriwangi. –Vutivi bya matirhiselo ya mimbangu yo hambanahambana loko a tsala xitshuriwa a byi fikelelangi. –Vulawuri bya matsalelo ya mudyondzi byi huma swinene emhakeni naswona mongo eka swivulwa swo tala a wu twisiseki hikuva wu ri eka xiyimo xo ka xi nga fikelelangi. –Xitshuriwa a xi na nhlngano na nkhlulukelano wa vundzeni na miehleketo naswona ko va na vuxokoxoko byitsongo lebyi seketelaka nhlokomhaka. Nkunguhato na/kumbe mpfampfarhuto a swi fikelelangi naswona xitshuriwa xi andlariwile hi xiyimo xa le hansi swinene.</p>	<p>00 – 29% khodi ya 1</p>					<p>09 – 11</p>	<p>02 – 10</p>	<p>00 – 08</p>

		<b>Vuswikoti bya le henhla ngopfu 7</b>	<b>Vuswikoti bya le henhla 6</b>	<b>Vuswikoti bya le henhlanganyana 5</b>	<b>Vuswikoti byo amukeleka 4</b>	<b>Vuswikoti byo enela 3</b>	<b>Vuswikoti bya madyondza 2</b>	<b>Vuswikoti byo ka byi nga fikelelangi 1</b>
<p align="center"><b>XITSONGA: RIRIMI RO ENGETELA RO SUNGULA RHUBIRIKI YO LAWULA RES-(FAL)</b></p> <p align="center"><b>XIYENGE XA C: Switsalwambiko swo leha</b></p> <p align="center"><b>20 WA TIMARAKA</b></p>	<b>RIRIMI NI MATIRHISELO YA RONA</b>	<p>–Xivumbeko xa xitshuriwa lexi tumbuluxiweke i xa nkhaqato wa le henhla ngopfu.</p> <p>– Matirhiselo ya ririmi eka xitshuriwa i ya nkhaqato naswona ya andlariwile hi ndlela ya vutlhari swinene.</p> <p>– Ntivomarito wu tirhisiwile hi mfanelo hi xiyimo xa le henhla ngopfu ku ya hi xikongomelo, vaamukeri va mahungu na mbangu.</p> <p>– Xitayili, thoni na rhejisitara swi tirhisiwile hi mfanelo hi xiyimo xa le henhla ngopfu.</p> <p>–Xitshuriwa xo va na swihoxonyana ku kombisa leswaku xi kambisisiwile, xi xopaxopiwile na ku hleriwa.</p> <p>–Vulehi bya xitshuriwa i bya nkhaqato wa xiyimo xa le henhla ngopfu.</p>	<p>–Xivumbeko xa xitshuriwa lexi tumbuluxiweke xi landzelerile milawu ya matsalelo hi xiyimo xa le henhla.</p> <p>– Matirhiselo ya ririmi eka xitshuriwa ya andlariwile kahle swinene naswona hi ndlela ya nkhaqato.</p> <p>– Ntivomarito wu tirhisiwile hi mfanelo hi xiyimo xa le henhla ku ya hi xikongomelo, vaamukeri va mahungu na mbangu.</p> <p>– Xitayili, thoni na rhejisitara swi tirhisiwile hi mfanelo ku ya hi swilaveko swa xitshuriwa.</p> <p>–Xitshuriwa a xi talelangi hi swihoxo ku kombisa leswaku xi kambisisiwile, xi xopaxopiwile na ku hleriwa.</p> <p>– Vulehi bya xitshuriwa i bya nkhaqato wa xiyimo xa le henhla.</p>	<p>– Xivumbeko xa xitshuriwa lexi tumbuluxiweke xi landzelerile milawu ya matsalelo hi xiyimo xa le henhlanganyana.</p> <p>– Xitshuriwa xi andlariwile hi ndlela ya kahle naswona swa olova ku xi hlaya.</p> <p>– Ntivomarito wu tirhisiwile hi mfanelo ku ya hi xikongomelo, vaamukeri va mahungu na mbangu.</p> <p>– Xitayili, thoni na rhejisitara swi tirhisiwile hi mfanelo ku ya hi swilaveko swa xitshuriwa.</p> <p>– Xitshuriwa a xi talelangi hi swihoxo ku kombisa leswaku xi kambisisiwile, xi xopaxopiwile na ku hleriwa.</p> <p>– Vulehi bya xitshuriwa i bya nkhaqato wa xiyimo xa le henhlanganyana.</p>	<p>– Xivumbeko xa xitshuriwa lexi tumbuluxiweke xi landzelerile milawu ya matsalelo hi ndlela leyi amukelekaka.</p> <p>– Xitshuriwa xi andlariwile hi ndlela yo amukeleka naswona swihoxo leswi nga kona a swi onhi nkholoko wa mahungu.</p> <p>– Ntivomarito wu tirhisiwile hi ndlela yo amukeleka ku ya hi xikongomelo, vaamukeri va mahungu na mbangu.</p> <p>–Xitayili, thoni na rhejisitara swi tirhisiwile hi ndlela yo amukeleka ku ya hi swilaveko swa xitshuriwa.</p> <p>– Hambileswi xitshuriwa xi kambisisiweke, xi xopaxopiweke na ku hleriwa xa ha ri na swihoxo switsongo.</p> <p>– Vulehi bya xitshuriwa i byo amukeleka.</p>	<p>– Xivumbeko xa xitshuriwa lexi tumbuluxiweke xi landzelerile milawu ya matsalelo hi ndlela yo enela kambe ku na ku kayivela ka swilo swin'wana swa nkoka.</p> <p>– Xitshuriwa xi andlariwile hi ndlela yo enela naswona ku na swihoxo swo tala.</p> <p>– Ntivomarito wa kayivela naswona matirhiselo ya kona a ya fambelani ngopfu ni xikongomelo, vaamukeri va mahungu na mbangu.</p> <p>–Xitayili, thoni na rhejisitara swi le ka xiyimo xa le hansi kambe hi ndlela yo enela.</p> <p>– Hambileswi xitshuriwa xi kambisisiweke, xi xopaxopiweke na ku hleriwa xa ha ri na swihoxo swo tala.</p> <p>–Xitshuriwa xi lehile/komile ngopfu.</p>	<p>– Xivumbeko xa xitshuriwa lexi tumbuluxiweke xi kayivela milawu ya matsalelo naswona xa kakananisa.</p> <p>–Xitshuriwa xi andlariwile hi ndlela ya madyondza naswona swa nonoha ku xi twisisa.</p> <p>– Ntivomarito wa ha lava ku antswisiwa eka swiphemu swin'wana naswona matirhiselo ya kona a ya fambelani ni xikongomelo, vaamukeri va mahungu na mbangu.</p> <p>– Xitayili thoni na rhejisitara swi le ka xiyimo xa le hansi naswona a swi tirhisiwile hi mfanelo.</p> <p>– Hambileswi xitshuriwa xi kambisisiweke, xi xopaxopiweke na ku hleriwa xa ha ri na swihoxo swo tala swinene.</p> <p>– Xitshuriwa xi lehile/komile ngopfu.</p>	<p>– Xivumbeko xa xitshuriwa lexi tumbuluxiweke a xi landzelelangi milawu ya matsalelo.</p> <p>– Xitshuriwa xi andlariwile hi ndlela yo ka yi nga fikelelangi naswona swa nonoha swinene ku xi twisisa.</p> <p>– Ntivomarito wa ha lava ku antswisiwa swinene naswona matirhiselo ya kona a ya fambelani ni xikongomelo, vaamukeri va mahungu na mbangu.</p> <p>–Xitayili, thoni na rhejisitara swi tirhisiwile hi ndlela yo amukeleka ku ya hi swilaveko swa xitshuriwa.</p> <p>– Hambileswi xitshuriwa xi kambisisiweke, xi xopaxopiweke na ku hleriwa xa ha ri na swihoxo switsongo.</p> <p>– Vulehi bya xitshuriwa i byo amukeleka.</p>

<b>VUNDZENI</b>		<b>7</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
<p><b><u>Vuswikoti bya le henhla ngopfu</u></b>                      –Byi kombisa vutivi byo hlawuleka bya xiyimo xa le henhla ngopfu bya swilaveko swa vundzeni bya xitshuriwa.                      –Byi kombisa ku lemuka vutivi hi vuenti bya matirhiselo ya mimbangu yo hambanahambana loko a tsala xitshuriwa.                      –Vulawuri bya matsalelo ya mudyondzi u kota ku kongoma hi ndlela ya vutshila swinene eka xitshuriwa hinkwaxo naswona a nga humi emhakeni.                      –Nhlangano na nkholukelano wa vundzeni na miehleketo swi andlariwile hi xiyimo xa le henhla swinene ngopfu naswona vuxokoxoko hinkwabyo byi seketela nhlokomhaka.                      –Vumbhoni bya leswaku xitshuriwa xi kunguhatiwile na/kumbe ku mpampfa-rhutiwa byi tikombisa hi maandlalelo ya xitshuriwa lexi pfumalaka swihoxo hi ndlela ya le henhla swinene.</p>	80 – 100% khodi ya 7	<b>16 – 20</b>	<b>16</b>	<b>14 – 16</b>				
<p><b><u>Vuswikoti bya le henhla</u></b>                      –Byi kombisa vutivi bya kahle swinene bya xiyimo xa le henhla bya swilaveko swa vundzeni bya xitshuriwa.                      –Byi kombisa ku lemuka vutivi byo anama bya matirhiselo ya mimbangu yo hambanahambana loko a tsala xitshuriwa.                      –Vulawuri bya matsalelo ya mudyondzi u kota ku kongoma hi ndlela ya vutshila eka xitshuriwa hinkwaxo naswona a nga humi emhakeni.                      –Nhlangano na nkholukelano wa vundzeni na miehleketo swi andlariwile hi xiyimo xa le henhla naswona vuxokoxoko hinkwabyo byi seketela nhlokomhaka.                      –Vumbhoni bya leswaku xitshuriwa xi kunguhatiwile na/kumbe ku mpampfa-rhutiwa byi tikombisa hi maandlalelo ya xitshuriwa lexi pfumalaka swihoxo hi ndlela ya le henhla.</p>	70 – 79% khodi ya 6	<b>16</b>	<b>14 – 16</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>12 – 14</b>		

<p><b><u>Vuswikoti bya le henhlanyana</u></b>                  –Byi kombisa vutivi bya kahle bya xiyimo xa le henhlanyana bya swilaveko swa vundzeni bya xitshuriwa.                  –Byi kombisa ku lemuka vutivi bya le henhlanyana matirhiselo ya mimbangu yo hambanahambana loko a tsala xitshuriwa.                  –Vulawuri bya matsalelo ya mudyondzi u kota ku kongoma eka xitshuriwa kambe a humanyana emhakeni.                  –Nhlangano na nkhlukelano wa vundzeni na miehleketo swi andlariweke hi xiyimo xa le henhlanyana naswona vuxokoxoko byo tala byi seketela nhlokomhaka.                  –Vumbhoni bya leswaku xitshuriwa xi kunguhatiwile na/kumbe ku mpfampfarhutiwa byi tikombisa hi maandlalelo ya xitshuriwa lexi pfumalaka swihoxo hi ndlela ya le henhlanyana.</p>	<p>60 – 69% khodi ya 5</p>	<p><b>14 – 16</b></p>	<p><b>14</b></p>	<p><b>12 – 14</b></p>	<p><b>12</b></p>	<p><b>10 – 12</b></p>		
<p><b><u>Vuswikoti byo amukeleka</u></b>                  –Byi kombisa vutivi byo amukeleka bya swilaveko swa vundzeni bya xitshuriwa.                  –Byi kombisa ku lemuka vutivi hi ndlela yo amukeleka bya matirhiselo ya mimbangu yo hambanahambana loko a tsala xitshuriwa.                  –Vulawuri bya matsalelo ya mudyondzi u pfa a huma emhakeni kambe mongo wa mhaka wu nga onhaki ngopfu.                  –Nhlangano na nkhlukelano wa vundzeni na miehleketo swi andlariweke hi ndlela yo amukeleka naswona vuxokoxoko byin'wana byi seketela nhlokomhaka.                  –Vumbhoni bya leswaku xitshuriwa xi kunguhatiwile na/kumbe ku mpfampfarhutiwa byi tikombisa hi maandlalelo ya xitshuriwa hi ndlela leyi amukelekaka.</p>	<p>50 – 59% khodi ya 4</p>		<p><b>12 – 14</b></p>	<p><b>12</b></p>	<p><b>10 – 12</b></p>	<p><b>10</b></p>	<p><b>08 – 10</b></p>	

<p><b><u>Vuswikoti byo enela</u></b>                  – Byi kombisa vutivi byo enela bya swilaveko swa vundzeni bya xitshuriwa.                  – Byi kombisa ku lemuka vutivi hi ndlela yo enela bya matirhiselo ya mimbangu yo hambanahambana loko a tsala xitshuriwa.                  –Vulawuri bya matsalelo ya mudyondzi u huma emhakeni naswona mongo wa swivulwa swin'wana a wu twisiseki.                  –Nhlngano na nkhlukelano wa vundzeni na miehleketo swi andlariwile hi ndlela yo enela naswona vuxokoxoko byin'wana byi seketela nhlokomhaka.                  – Vumbhoni bya leswaku xitshuriwa xi kunguhatiwile na/kumbe ku mpfampfarhutiwa byi tikombisa hi maandlalelo ya xitshuriwa hi ndlela yo enela.</p>	<p>40–49% khodi ya 3</p>			<p>10 – 12</p>	<p>10</p>	<p>08 – 10</p>	<p>08</p>	<p>06 – 08</p>
--	------------------------------	--	--	----------------	-----------	----------------	-----------	----------------

<p><b><u>Vuswikoti bya madyondza</u></b>                  – Byi kombisa vutivi bya madyondza bya swilaveko swa vundzeni bya xitshuriwa.                  –Byi kombisa ku lemuka vutivi bya matirhiselo ya mimbangu yo hambanahambana loko a tsala xitshuriwa hi ndlela ya madyondza.                  –Vulawuri bya matsalelo ya mudyondzi u huma emhakeni naswona mongo wa swivulwa swin'wana a wu twisiseki hikuva wu ri ka xiyimo xa madyondza.                  –Swivulwa swin'wana a swi na nhlngano na nkhlukelano wa vundzeni na miehleketo naswona ko va na vuxokoxoko byitsongo lebyi seketelaka nhlokomhaka.                  –Makunguhatelo na/kumbe mampfampfarhutelo ya kona a ya ringanelangi. Xitsalwana xi andlariwile hi ndlela ya le hansi swinene.</p>	<p>30 – 39% khodi ya 2</p>				<p>08 – 10</p>	<p>08</p>	<p>06 – 08</p>	<p>02 – 06</p>
---	--------------------------------	--	--	--	----------------	-----------	----------------	----------------



<p><b><u>Vuswikoti byo ka byi nga fikelelangi.</u></b>                  –Vutivi lebyi languteriweke bya swilaveko swa switshuriwa a byi fikeleriwangi.                  –Vutivi bya matirhiselo ya mimbangu yo hambanahambana loko a tsala xitshuriwa a byi fikelelangi.                  –Vulawuri bya matsalelo ya mudyondzi byi huma swinene emhakeni naswona mongo eka swivulwa swo tala a wu twisiseki hikuva wu ri eka xiyimo xo ka xi nga fikelelangi.                  –Xitshuriwa a xi na nhlngano na nkhlukelano wa vundzeni na miehleketo naswona ko va na vuxokoxoko byitsongo lebyi seketelaka nhlokohaka.                  – Nkunguhato na/kumbe mpfampfarhuto a swi fikelelangi naswona xitshuriwa xi andlariwile hi xiyimo xa le hansu swinene.</p>	<p>00 – 29% khodi ya 1</p>					<p><b>06 – 08</b></p>	<p><b>02 – 06</b></p>	<p><b>00 – 02</b></p>
---	--------------------------------	--	--	--	--	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Vundzeni bya papila leri a byi tirhisiwi handle ka mpfumelelo wa ntsariso